सहयोगक संकल्प-पत्र

दैनिक | 'स्वदेश'

एक प्रति | दू पाइ

श्री व्यवस्थापक, स्वदेश-कार्यालय, [illegible]

ई युग पत्र-पत्रिकाक थिक। खेद जे आइ धरि उत्तर विहारमे— गंगाक एहि पार, तिरहुतिमे — कोनहु भाषाक [illegible]निक पत्र नहि प्रकाशित भेल। सुतरां एहि भागक जनताक दैनिक अभाव - अभियोग कें उपस्थित करबाक हेतु एक दैनिक पत्र चिर-आकांक्षित अछि। अतएव दैनिक 'स्वदेश' क प्रकाशन क सत्संकल्पक हम हृदय सँ स्वागत करैत छी एवं एहि हेतु स्वयं ग्राहक बनि, एकर प्रचार ओ विकासमे हार्दिक सहयोग देवाक निश्चय करैत छी।

क्रमाङ्क	नाम	पता	हस्ताक्षर	विशेष
१.	हरिनाथ पाठक	कपिलपुर	हरिनाथ [illegible]	
२.	श्री अरुण कुमार दास	बहादुर पुर	[illegible]	
३.	नित्यानंद लालदास	बहादुरपुर	[illegible]	
४	तारा कान्त चौधरी	सस्ता भंडार गुदरी बाजार लहेरियासराय दरभंगा	तारा कान्त चौधरी	
५	नव कुमार बसु	विद्यार्थी पुस्तक भवन लहेरिया सराय	नव कुमार बसु	

मिथिला प्रेस, दरभंगा

संग्राहक...
पता......

नगर वार्ड महल्ला रोड